`
ވޮލިއުމް: 49 އަދަދު: 106 ތާރީޚު: 9 ޝައްވާލް 1441 – 1 ޖޫން 2020 ހޯމަ
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2020/R-36
ފަތުރުވެރިންނަށް ރަމްޒީ ކައިވެނި ޙަފުލާ ބޭއްވުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ފޮނުއްވާނީ legalaffairs@po.gov.mv އަށެވެ.
ފޯނު: 3336102, 3336211
ފެކްސް: 3310274
ވެބްސައިޓް: www.gazette.gov.mv

ވޮލިއުމް: 49 އަދަދު: 106 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2020/R-36 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
`
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.
ފަތުރުވެރިންނަށް ރަމްޒީ ކައިވެނި ޙަފުލާ ބޭއްވުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ތަޢާރަފާއި ނަން 1. (ހ) މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/99 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ
44 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޓޫރިސްޓުންނަށް ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުން
ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް، އެ މާއްދާއިން ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ
ދަށުން، ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް އެ ތަންތަނުގައި ރަމްޒީ
ކައިވެނީގެ ޙަފުލާތައް ބޭއްވުމާބެހޭ އުސޫލު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ހަދައިފައިވާ
ގަވާއިދެކެވެ.
(ށ) ފަތުރުވެރިންނަށް ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާ ބޭއްވޭނީ، ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ
މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޓޫރިސްޓް
ރިޒޯޓް، ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް، ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް، ޔޮޓް މެރީނާ، އަދި
ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގައެވެ.
މަޤްޞަދު 2. މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ، ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ
ޙަފުލާ ބޭއްވުމާބެހޭ އުސޫލު ކަނޑައެޅުމެވެ. ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާ ބޭއްވޭނީ،
މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މަތީންނެވެ.
ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާ ބާއްވާ 3. ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާ،
ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން 1
މި ގަވާއިދުގެ ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގައި
ބާއްވާނަމަ، ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާ ބާއްވާ ތަނެއް ރަޖިސްޓަރީ
ކުރުމަށްޓަކައި މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި
ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި، އެ ތަނެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން
ވާނެއެވެ. މިގޮތުން ދޫކުރެވޭ ރަޖިސްޓަރީގެ މުއްދަތަކީ، އެ ޓޫރިސްޓް
ފެސިލިޓީއެއްގެ އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތެވެ.
1

ވޮލިއުމް: 49 އަދަދު: 106 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2020/R-36 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާގެ 4. (ހ) ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާ
ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު
އިންތިޒާމުކޮށް، އެ ކަމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ޙަފުލާ
ބޭއްވުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ތަނެއް ހިންގުމުގައި ހުންނަ އެންމެ
އިސް މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓުގައި ހިމެނޭ
މުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.
(ށ) މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބާއްވާ ފަތުރުވެރިންގެ ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާ
ބޭއްވުމަށް އެދޭ ފަތުރުވެރިންނަށް، ޙަފުލާ ބޭއްވުމުގެ ކުރިން، ޙަފުލާ ކުރިއަށް
ގެންދާނެ ގޮތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު އެ ފަތުރުވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފައި
ދޭންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ބައެއް ހާލަތުގައި ފަތުރުވެރިޔާއަށް ދުރާލައި
ބައްދަލުކޮށްގެން ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ދަތި
އުނދަގޫ ކަންކަން ހުރިނަމަ، އީ-މެއިލުގެ ޒަރީޢާއިން މަޢުލޫމާތު
ހިއްސާކުރެވިދާނެއެވެ.
(ނ) ފަތުރުވެރިންނަށް ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާ ބޭއްވުމުގައި، ރަމްޒީ ކައިވެނި
ކުރުމަށް އެދޭ ފަތުރުވެރިންނަށް، ދޮގު އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް، ނުވަތަ
އޮޅުންއަރާ ފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ދީގެން ނުވާނެއެވެ.
(ރ) ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާއާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެވޭ އިންތިޒާމުތައް ކުރެވިފައި
ހުންނަންޖެހޭނީ، ދެއްކޭ ޢަމަލަކުން، ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވޭ ބަހަކުން، ނުވަތަ
ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ގޮތުން ވިޔަސް، އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ރައްދުނުވާ
ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، މި އިންތިޒާމުތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފަތާއި ދިވެހި އާދަކާދައާއި އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑަށް
އިޙްތިރާމް ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މިކަންކަމަށް ހުތުރުވާގޮތަށް، ނުވަތަ
ފުރައްސާރަ ރައްދުވާގޮތަށް، އެއްވެސް ކަމެއް، ޢަމަލުން ނުވަތަ ބަހުންވެސް،
ރަމްޒީ މައުޒޫނާއި ޙަފުލާގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހިންގައިގެން
ނުވާނެއެވެ.
ރަމްޒީ ކައިވެނި ޙަފުލާގައި 5. (ހ) ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާގައި ރަމްޒީ މައުޒޫނު ކިޔާ ނަސޭހަތުގެ ބަސްކޮޅު،
ކިޔާ ނަސޭހަތުގެ ބަސްކޮޅު
ޙަފުލާ ބޭއްވުމަށް އެދޭ ފަރާތް އިޚްތިޔާރުކުރާ ބަހަކުން ކިއިދާނެއެވެ.
(ށ) ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާގައި ރަމްޒީ މައުޒޫން ކިޔައިދޭ ނަސޭހަތުގެ ބަސްކޮޅު،
މި ގަވާއިދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް
ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، އެ ރިޒޯޓެއްގެ މެނޭޖްމެންޓަށް ހުށަހަޅައިގެން
ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
2

ވޮލިއުމް: 49 އަދަދު: 106 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2020/R-36 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
(ނ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާގައި
ބޭނުންކުރުމަށް ފަތުރުވެރިން އިޚްތިޔާރުކުރާ ބަހަކީ، އެ މީހުންނަށް ނޭނގޭ
ބަހަކަށްވާނަމަ، އެންމެ ލަސްވެގެން ޙަފުލާ ބޭއްވުމުގެ 1 (އެކެއް) ދުވަހުގެ
ކުރިން، ޙަފުލާގެ ރަމްޒީ މައުޒޫނު ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހައި ވާހަކަތައް
(މީގެ ތެރޭގައި މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ރަމްޒީ ޙަފުލާ ބާއްވަން
އެދޭ ފަތުރުވެރިންނަށް، ޙަފުލާގައި ދެވޭ ނަސޭހަތް) ހިމަނައިގެން
ފަތުރުވެރިންނަށް އެނގޭ ބަހަކަށް ތަރުޖަމާކޮށްފައި އެ ފަތުރުވެރިންނާ
ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
(ރ) މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ނަސޭހަތާ މެދު އިޢުތިރާޒެއް ނުކުރާކަމުގެ
ލިޔުމެއްގައި، ޙަފުލާ ބާއްވަން އެދޭ ފަތުރުވެރިންނާއެކު ޙަފުލާ ބޭއްވުމަށް
ހުއްދަ ދީފައިވާ ތަނެއް ހިންގުމުގައި ހުންނަ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ
އޭނާ ކަނޑައަޅާ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓުގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފަކާއި ރަމްޒީ
މައުޒޫނު ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
(ބ) ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާ ކުރިޔަށްދާއިރު އެއްވެސް ފަރާތަކުން، އިޙްތިރާމް
ކުޑަވާފަދަ ނުވަތަ ބޭއަދަބީ ކަމެއް، ޢަމަލުން ނުވަތަ ބަހުންވެސް ހިންގައިގެން
ނުވާނެއެވެ.
ޙަފުލާ ރެކޯޑްކުރުމާއި 6. (ހ) ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާގައި ހިނގާ އެންމެހައި ކަންތައްތައް، އަޑާއެކު
ވީޑިއޯކޮށް ރެކޯޑް ކުރަންވާނެއެވެ. އެފަދައިން ރެކޯޑުކުރުމަށް އިޢުތިރާޒެއް
ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން
ނުކުރާކަމަށް ފަތުރުވެރިޔާ ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަ ލިޔުމެއް ރިޒޯޓުގެ
މެނޭޖްމެންޓުން ހޯދަންވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، މި މާއްދާގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓް
ފެސިލިޓީގެ ފަރާތުން ރެކޯޑުކުރާ ވީޑިއޯ، ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީ ނޫން
އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހިއްސާ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެ ވީޑިއޯގައި ހިމެނޭ
ފަތުރުވެރިންގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން މެނުވީ އެއްވެސް ޕްލެޓްފޯމެއްގައި
އެ ވީޑިއޯ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ އާންމުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ރެކޯޑިންގ، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް، ޓޫރިސްޓް
ހޮޓެލް، ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް، ޔޮޓް ބަނދަރު އަދި ޓޫރިސްޓް
އުޅަނދުފަހަރުގެ މެނޭޖްމަންޓުން މަދުވެގެން 2 (ދޭއް) އަހަރުދުވަހަށް
ރައްކައުކޮށްފައި ބާއްވަންވާނެއެވެ. އަދި ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން
ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެ ވީޑިއޯގެ ކޮޕީއެއް، ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ނ) ކުރެވޭ ހުރިހާ ރަމްޒީ ކައިވެނިތަކެއްގެ ދަފުތަރެއް ޙަފުލާ ބޭއްވުމަށް ހުއްދަ
ދީފައިވާ ތަނެއްގައި 2 (ދޭއް) އަހަރުދުވަސް ވަންދެން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
އެ ދަފުތަރުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
3

ވޮލިއުމް: 49 އަދަދު: 106 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2020/R-36 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
(1) ފަތުރުވެރިންގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، ޤައުމު.
(2) މައުޒޫނުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، ޤައުމު.
(3) ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާ ބޭއްވި ތަނާއި، ތާރީޚާއި، ގަޑި.
(4) ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާ އިންތިޒާމްކުރާ ތަންތަނުގައި އެ އިރެއްގައި
ހުންނަ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފެއްގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، ޤައުމު.
(5) ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާ ބޭއްވުމާ ހަވާލުވެގެން ހުރި މުވައްޒަފުގެ
(ގަވާއިދުގެ 4 ގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް) ނަމާއި، އެޑްރެހާއި،
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު / ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރާއި ޤައުމު.
ޙަފުލާގެ ރަމްޒީ މައުޒޫނު 7. (ހ) ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާއެއް ބާއްވާ ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް، ޓޫރިޒަމާބެހޭ
ޢައްޔަނު ކުރުން
މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާ ބާއްވައިދޭނެ
ރަމްޒީ މައުޒޫނެއް ނުވަތަ މައުޒޫނުން ރަޖިސްޓަރީވެފައި ތިބެންވާނެއެވެ.
(ށ) ރަމްޒީ މައުޒޫނަކީ، އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކަށް
ވާންޖެހޭނެއެވެ.
ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން 8. މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްފިނަމަ، އެ ކުރި
ކަމަކާމެދު ޤާނޫނީގޮތުން އެ ފަރާތަކާމެދު އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅެއްގެ އިތުރަށް، މި ގަވާއިދާ
ޚިލާފުވާ ކޮންމެފަހަރަކު 100,000/- (އެއްލައްކަ) ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުނޫން
އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކޮށް، ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދީފައިވާ
ހުއްދަ ބާޠިލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
މާނަކުރުން 9. "ރަމްޒީ ކައިވެނި" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ފަތުރުވެރިންގެ ކައިވެނީގެ ޢަހުދު
އައުކުރުމަށް ބާއްވާ ރަމްޒީ ޙަފުލާތަކާއި، ފަތުރުވެރިންގެ ކައިވެނީގެ ރަމްޒީ ޙަފުލާ
ބޭއްވުމަށެވެ.
"ރަމްޒީ މައުޒޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ފަތުރުވެރިންނަށް ރަމްޒީ ކައިވެނި ކޮށްދޭ
އިސްފަރާތަށެވެ.
"ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ޑިޕާޓްމަންޓް ހެޑް ފެންވަރުން
ފެށިގެން މަތީ މުވައްޒަފުންނެވެ.
"ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ އެންމެހައި
ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 10. މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު
ޝާއިޢުކޮށް އާންމުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. ނަމަވެސް މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަން
4

ވޮލިއުމް: 49 އަދަދު: 106 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2020/R-36 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
ފެށުމުގެ ކުރިން ދީފައިވާ ހުއްދަތައް މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ކައިވެނި ޙަފްލާ ބާއްވަންވާނީ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
އުވައިލެވޭ ގަވާއިދު 11. މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން، 2010 ނޮވެންބަރު 4 ވަނަ ދުވަހު
ގެޒެޓުކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު "2010/R-11 ފަތުރުވެރިންގެ ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ
"
ޙަފުލާ ބޭއްވުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު އުވުނީއެވެ.
____
5

ވޮލިއުމް: 49 އަދަދު: 106 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2020/R-36 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
ޖަދުވަލު 1
ފަތުރުވެރިންނަށް ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ ޙަފްލާ ބޭއްވުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު
APPLICATION FOR REGISTRATION OF SYMBOLIC WEDDING VOWS SERVICE
ފޯ މު ހުށަ ހަޅާ ސަބަބު Reason for Application
އަލަށް ހުއްދަ ހޯދުން / New Permit ހުއްދަ އައުކުރުން / Renewal
މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމަށް / Change of Details
ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު Establishment Details
ބާވަތް / Type of Establishment
ރިޒޯޓް / މެރިނާ Resort/Marina ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ / Hotel
ގެސްޓްހައުސް / Guesthouse ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު / Safari Vessel
ތަނުގެ ނަން:
NameoftheEstablishment
އަތޮޅާއި ރަށުގެ ނަން:
Atoll&Island
ފޯނު ނަންބަރު: ފެކްސް ނަންބަރު:
Fax Phone
އީމެއިލް އެޑްރެސް: ވެބްސައިޓް އެޑްރެސް:
Website E-mail
ކުއްޔަށް ދެވިފައިވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް: ހިންގާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:
NameandAddressoftheOperator NameandAddressoftheLessee
ޙަފްލާ ބޭއްވުމުގައި އިސްކޮށް ހަ ރަކާތްތެރިވާ ފަރާތް Person in Charge of the Ceremony
ނަން:
Name
މަޤާމު:
Designation
ދރއ ކާޑު / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:
Passport/IDCardNo.
ފޯނު ނަންބަރު (މޮބައިލް) ފެކްސް:
Fax Tel/Mobile
އީމެއިލް:
Email
6

ވޮލިއުމް: 49 އަދަދު: 106 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2020/R-36 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
ކައިވެނިކޮށްދޭ ފަރާތް (މައުޒޫނު) ގެ މަ ޢު ލޫމާތު Details of the Person Performing the
WeddingVows
ނަން:
Name
މަޤާމު:
Designation
ދރއ ކާޑު / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:
Passport/IDCard No.
ފޯނު ނަންބަރު (މޮބައިލް)
Tel/Mobile
އީމެއިލް:
Email
ސޮއި:
Signature
އިޤްރާ ރު Declaration
މި ފޯމުގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވަމެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިންނަށް ރަމްޒީ ކައިވެނި ޙަފުލާ
ބޭއްވުމާބެހޭ ގަވާއިދު ކިޔައި، އެ ގަވާއިދުގައިވާ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަށާއި، އެ ގަވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް އަޅުގަނޑު
އިޤްރާރުވަމެވެ.
I hereby declare that the information given in this application is true and correct. And I have
read the Symbolic Wedding Vows Regulation ofthe Maldives and agree to abide by the terms
and conditions stated in the Regulation.
ނަން: ސޮއި / ސިއްކަ:
Sign&Stamp Name
މަޤާ މު:
Designation
ތާރީޚު:
Date
ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:
ContactNumber
ފޯމާ އެ ކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި Documents to be submitted with Application
□ ރަމްޒީ ކައިވެނި ޙަފްލާގައި ކިޔާ (ނަސޭހަތް/ސްޕީޗް/ހުވާ) ތަކެތީގެ ކޮޕީ Copy)s(ofspeech/advice/vows □
□ ޙަފްލާގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތާއި، ކައިވެނި ކޮށްދޭ Passport Copy of the person in charge of the / ID □
wedding function and the person performing the
މައުޒޫ ނުގެ ދރއ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ
weddingvows
□ ހުއްދަ އައުކުރާނަމަ، ކުރިން ދޫކޮށް ފައިވާ ރަމްޒީ ކައިވެނި ޙަފްލާ IfRenewal,originalofthepreviousSymbolicWedding □
ބޭއްވުމުގެ ހުއްދައިގެ އަސްލު VowsRegistration Certificate
މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ، އެ ބަދަލެއް ގެންނަވާތާ ގިނަވެގެން 3 (ތިނެއް)
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
Any changes to the information in this form must be notified to the Ministry of
Tourism within 3 working days ofthe changes
7

ވޮލިއުމް: 49 އަދަދު: 106 ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2020/R-36 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
އޮފީ ހުގެ ބޭނުމަށް For Office Use Only
ފޯމު ބަލައިގަތް / Form Received by
ނަން: ސޮއި / ސިއްކަ
Sign&Stamp Name
މަޤާ މު:
Designation
ތާރީޚު: ގަޑި:
Time Date
އެޕްލިކޭޝަންގެ ސްޓެޓަސް / Application Status
ފޯމު ޕްރޮސެސްކޮށް ލައިސެންސް ނިމިފައި:
Application Processed and Completed
ރެޖިސްޓަރީ ކުރެވުނު ތާރީޚު : ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު:
Registration Number Registered Date
ފޯމު ބާޠިލު ކޮށްފައި:
Application Rejected
ފޯމު ބާޠިލުކުރި ތާރީޚު: ފޯމު ބާޠިލުކުރި ސަބަބު:
Reasonforrejection Rejected Date
ހުއްދަ ޔާ ހަވާލުވި / License Received by
ނަން: ސޮއި / ސިއްކަ
Sign&Stamp Name
މަޤާ މު:
Designation
ތާރީޚު: ގަޑި:
Time Date
މި ފޯމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން For any enquiries regarding this form
please contact our Registration Unit at the
ގުޅާނީ، މި މިނިސްޓްރީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓުގެ،
following number
ތިރީގައިވާ ފޯނު ނަންބަރަށެވެ.
Tel: +960 3022 242
Email: rs@tourism.gov.mv or info@tourism.gov.mv
8